

## Los animals e lo rescalfament climatic

Dins aquel talhièr avèm descobèrt las consequéncias del rescalfament climatic per d'unes animals.

Los estudiants èran desguisats. Una èra una tortuga dels oceans, una altra un cigonha, una altra un ors polar e un dròlle fasiá lo leopard.

Cada animal se trapa uèi fàcia un problèma que pòt èsser dramatic per sa subrevida e son avenir. Las tortugas de mar per exemple fan lors uòus dins la sabla. Se la temperatura contunha de montar riscam de se trapar pas qu'amb de mascles que la temperatura condiciona lo sèxe de las tortugas. Se fa tròp caud, i pas que de mascles dins los nises !



La cigonha ela tanben vei sa vida cambiar amb lo rescalfament climatic. Pendent de sègles e de sègles aqueles aucèls agèron de besonh de cambiar de païses per resistir al freg e aduèi i de mens en mens de cigonhas

que fan la migracion. Es benlèu pas un problèma mas es un cambiament.



Lo leopard es un caçaire famós de la savana. La manca d'aiga pòt èsser plan dangerosa per el. Sens aiga pòt pas córrer tan lèu e risca doncas de se podar pas noïrir coma cal. Se la temperatura contunha de montar, un animal coma lo leopard risca plan de desaparéisser.



L'ors polar enfin es una de las bèstias las mai conegudas per èsser victima del rescalfament. Quora la banquisa fond es son territòri que desaparéis. I a mens de fòcas, mens de glaça, e se trapa forçat de faire de quilomètres per trapar de qué manjar. Se vei d'orses polars ara a costat de las vilas que venon furgar dins las escobilhas. Trapan de malautias, son mens fòrts e son en camin de desaparéisser se fasèm pas un esfòrç ! Aquel talhièr èra plan interessant e avèm acabat per una dança dels animals !



**Celia Sebain et Margaux Tanneau**